

## **Prijedlog uputstva za upotrebu**

### **Bovilis IBR marker live** (za primjenu na govedima)

Proizvođač: Intervet International BV, Boxmeer, Holland

Podnositelj zahtjeva: Predstavništvo Intervet International za BiH

Adresa: Tešanjska 24 A, Sarajevo

## **Naziv**

Bovilis IBR marker live

## **Kvalitativni i kvantitativni sastav**

Bovilis IBR marker live je živa atenuirana vakcina koja po dozi sadrži najmanje  $5.7 \log_{10}$  TCID<sub>50</sub> gE BHV-1 soj GK/D.

## **Indikacije za upotrebu:**

Bovini Herpes Virus tip 1 (BHV-1) uzrokuje infekciju rinotraheitisa kod goveda. Bovilis IBR marker live služi za aktivnu imunizaciju goveda u cilju smanjenja jačine i trajanja kliničkih znakova uzrokovanih infekcijom sa BHV-1 i smanjenja ekskrecije terenskog virusa.

## **Kontraindikacije**

Nema.

## **Ciljana vrsta**

Goveda.

## **Doziranje i način primjene**

Za intranasalnu i intramuskularnu primjenu. Primjena nosnog sprejanja je preporučena za intranasalnu aplikaciju. Rastvoriti vakcinu neposredno prije upotrebe sa Unisolve (2 ml po dozi).

## **Metod primjene:**

- Do 3 mjeseca starosti: intranasalno
- Od 3 mjeseca starosti i više: intranasalno ili intramuskularno

## **Program vakcinacije:**

- Osnovna vakcinacija:

Vakcinisati svaku životinju od 3 mjeseca starosti pa nadalje, pojedinačnom dozom.

- Rasporед rane zaštite:

Kad je prva vakcinacija data u dobi od 2 sedmice do 3 mjeseca, druga vakcinacija ide u dobi od 3-4 mjeseca.

- Revakcinacija:

Prva revakcinacija se daje 6 mjeseci nakon osnovne vakcinacije ili druge doze rane zaštite.

Sve ostale revakcinacije se rade periodično, jednom godišnje.

## **Uputstvo za pravilnu upotrebu**

Koristiti prije isteka perioda za upotrebu označenom na pakovanju.

Treba paziti da se vakcina ne injicira sebi ili pomoćniku. U takvim okolnostima treba zatražiti savjet liječnika i pokazati mu upustvo. Cjepivo ne predstavlja opasnost kao izvor infekcije za ljude i druge životinje.

#### **Karenca**

„0“ dana.

#### **Posebna upozorenja za čuvanje preparata**

Čuvati na tamnom mjestu na temperaturi od 2-8°C.

#### **Posebne mjere uništavanja neupotrebljenog preparata ili njegovih ostataka**

Nakon upotrebe lijeka, isti se mora ukloniti po odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Fedracije BiH" broj 33/03).

#### **Broj i datum odobrenja teksta uputstva za BiH**

UP-I-06-2-24/17-753/18 J.B; od 25. 06. 2018. godine

**Pakovanje:** Kartonske kutije sa 1 do 10 boćica sa 1, 2, 5, 10, 25, 50 ili 100 doza po bočici i Unisolve otapalom.

**Način izdavanja:** Na veterinarski recept.

**Rok upotrebe:** 3 godine. Sadržaj otvorene boćice treba utrošiti unutar 3 sati od otvaranja.

ATC vet kod: QI02AD01

#### **Naziv i adresa proizvođača**

Intervet International BV, Boxmeer, Holandija

#### **Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet lijeka**

Intervet International, Predstavništvo za BiH, Tešanska 24 A, Sarajevo